

t39_euclid

(TMKZQW4gkyWgLpaig5AyuWXdqy7zr99Mfad)

October 27, 2020

Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_euclid : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_real_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np_1 : \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rltopsp1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rltopsp1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\ & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & (k4_algstr_0 X0 X1 = k1_rlvect_1 X0 X1 (k1_real_1 np_1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (v7_ordinal1 X0) \Rightarrow ((v2_pre_topc (k15_euclid X0)) \wedge \\ & ((v13_algstr_0 (k15_euclid X0)) \wedge ((v2_rlvect_1 (k15_euclid X0)) \wedge \\ & ((v3_rlvect_1 (k15_euclid X0)) \wedge ((v4_rlvect_1 (k15_euclid X0)) \wedge \\ & ((v5_rlvect_1 (k15_euclid X0)) \wedge ((v6_rlvect_1 (k15_euclid X0)) \wedge \\ & ((v7_rlvect_1 (k15_euclid X0)) \wedge ((v8_rlvect_1 (k15_euclid X0)) \wedge \\ & (v5_rltopsp1 (k15_euclid X0)))))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v7_ordinal1 X0) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 (k15_euclid X0)) \wedge (v5_rltopsp1 (k15_euclid X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_rltopsp1 X0) \Rightarrow ((l1_rlvect_1 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1\ X0)\Rightarrow((v5_rltopsp1\ (k15_euclid\ X0))\wedge (l1_rltopsp1\ (k15_euclid\ X0))) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v7_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (u1_struct_0\ (k15_euclid\ X0)))\Rightarrow(k4_algstr_0\ (k15_euclid\ X0)\ X1 = k1_rlvect_1\ (k15_euclid\ X0)\ X1\ (k1_real_1\ np_1)))$$